

Setswalle sa Nnete

Sesotho

Mohato

3c



Elsie Raboshakga



Medumo

tsw, kgw

Poeletso

ngw, tshw

Setswalle sa Nnete**Sesotho****Mohato: 3C**

ISBN: 978-1-77981-656-6


© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Elsie Raboshakga

Motshwantshisi: Nashika Latchram

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



Setswalle sa Nnete



Elsie Raboshakga

Tswakae le ntja ya hae, Kgwara, ba tseleng.
Ba lebile mabenkeleng. Tswakae o palame
baesekele, ha Kgwara e matha ka thoko ho
yona. Tswakae le Kgwara ba thabile haholo
ka ha ba rata ho ba ka ntle ba boha botle ba
naha.






Tswakae le Kgwara e ne e le metswalle ya hlooho ya kgomo. Ba ne ba etsa tsohle mmoho mme ba ya hohle mmoho. Ba ne ba phela ka mokgwa ona letsatsi ka letsatsi. Tswakae o rata Kgwara ka pelo ya hae yohle. Kgwara le yona e rata Tswakae haholo.

Ba ne ba natefetswe ke letsatsi mme ba bonala ba thabile ho ba mmoho. Tswakae a tsamaya a phahamisa maoto a hae hodima baesekele. Kgwara yona e behile leleme ka ntle ditsebe di utlwa moya. Manaka a baesekele a qala ho kgwehla, a kgwehla. Joo! Ke ema jwang!

Tswakae a thula lejwenyana mme a wela fatshe.





Baesekele ke ela e wela thokwana le yena.
Ao! Tswakae o lemetse lengweleng. O banala
a tswa madi. Kgwara ya mo sheba ya bona
hore motswalle wa yona o utlwa bohloko.
Tswakae o hloleha ho ema. Joo wee! Kgwara
e tsietsing! E tla thusa motswalle wa yona
jwang?

Kgwara ya bona bashemane, ya bohola e ba lebile. “A re balehe, ntja ke yeo e tlo re loma”. Ba baleha. Kgwara e tsietsing. Kgwara ya boela ho Tswakae, ya mo potoloha, ya mo potoloha e ntse a bohola.





Tswakae o ne a wetse ka ntle ho jarete.
Kgwara ya bohola! Ya bohola. Mong a ntlo
a bula fesetere, a bona ntja e bohola. A e
hlokomoloha a kwala fesetere. Joo!! Kgwara
e tla thuswa ke mang? Ya boela hape ho ya
hlola Tswakae.

Kgwara ya boela hape pele ha ntlo, ya bohola, ya bohola, ya etsa lerata le leholo. Monga ntlo a tswa ka tlung a maketse ke ntja ena e boholang e sa phetse. A ema monyako mme a lemoha ngwana ya wetseng fatshe. A phakisa ho ya ho yena.





Monna enwa a lekola ngwana ho bona moo a lemetseng. Monna a lemoha hore Tswakae o mpa a lemetse lengwele. Hape o tswa madi. A hoeletsa mosadi ho tliša lebokosana la thuso ya pele. Mosadi a tswa a matha ka tlung a tshwere lebokosana la thuso ya pele. O ne a tshwere le sejana sa metsi a ho hlapa matsoho.

Kgwara e ne e potapota e batla ho bona hore molato ke eng. Ha monna a tla ka mona le yona e mo latela. Monna a lemoha hore madi a Tswakae a tswa a sa phetse. O ne a tlamehile ho etsa thuso ya pele. A hla a qalella hanghang.





Monna a nka sejana ho mosadi a hlapa matsoho. A bula lebokosana la hae. A nka dihanesikuni(dikausu tsa matsoho) a di apara. A hlokomela hore Tswakae o dutse hantle. Monna a beha masela a hlwekileng hodima leqeba la Tswakae mme a hatella hanyane feela.

Madi a nna a tswa, mme monna a beha lesela le leng hape. A tswela pele ho hatella leqeba le methapo ka menwana ya hae ho emisa madi. A beha lesela le hlwekileng hodima leqeba. Ha madi a sa emise a beha le leng hape.





Monna a dula a hateletse methapo ka menwana. A behile lesela hodima leqeba. A beha lesela le leng hape. A phahamisa leoto la Tswakae hore le be hodimo hore madi a emise ho tswa. O ile a hlokomela le hore Tswakae o ntse a dutse hantle.

Ka mora nakwana madi a emisa. Monna a hlapa matsoho hape mme a iphumola. A hlwekisa leqeba ka metsi le sesepa. A tlotsa moriana o thibelang dikokwana hloko. A nka masela a mang a tlamisa leqeba.





Nakong ena kaofela Kgware e ne e ntse epotoloha Tswakae. E tsoka mohatla e rata ho bona se etsahalang. E ne e bohola e sa phetse ho bonahala ha e utlwela Tswakae bohloko. Tswakae o ne a kgona ho bua mme a bua le yona kgafetsa. Monna a qeta ho hlatswa leqeba la Tswakae.

Batho ba ne ba kgobokane ho sheba se etsahalang. Monna a ba kopa ho tsamaya hore Tswakae a fumane moya. Monna a kopa mosadi ho isa disebediswa ka tlung. Mosadi ha a qeta a kgutla mme bobedi ba thusa Tswakae ho ema. Ba kena jareteng mme ba mo dudisa setulong.





Monna a botsa Tswakae hore o dula kae. Tswakae a mmolella, o ne a dula haufi le moo. Tswakae o ile a fana le ka dinomoro tsa mohala tsa mme wa hae. Monna a leletsa mme wa Tswakae mohala.

Batswadi ba Tswakae ba ne ba tshwenyehile ha ba bona a sa kgutle mabenkeleng. E ne e hlile e se hole le habo.

Monna a ithaopa ho isa Tswakae hae. A mo kenya ka koloing ya hae ya vene. A palamisa baesekele ya Tswakae ka mora vene. Kgwara a dula pela Tswakae mme ba leba hae.





Ba fumana batswadi ba Tswakae ba ntse ba rabaraba ka ntle ke ho tshwenyeha. Ba ne ba nahana hore ngwana wa bona o lemetse haholo. Mmatswakae a thaba ho bona vene e kena ka heke. A hla a bona ka Kgwara a hlahile fensetereng.

Monna a theola Tswakae le baesekele.
Kgwara ya ipetsetsa ka ntle ya mathela ho
Mmatswakae. E ne e ntsee bohola nako
ena yohle. Monna a hlalosea batswadi
ba Tswakae se etsahetseng. Ba ile ba mo
leboha haholo ka ho thusa ngwana wa bona.
Ba phaphatha Kgwara hloho ho mo leboha.





Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaithai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

